Dimmer Compatibility
for LED LAMPS

TCP Standard LED and LED Filament lamps have been tested to work with the following dimmers:

BRAND	MODEL
Lutron	AYCL-153P
	CTCL-153PD-H
	CTCL-53PDH
	DV-600P
	DV-600PR-WH
	DV603PH-WH
	DVCL-153P
	LGCL-153P
	MACL_153M
	MSCL-OP153M
	PD-6WCL
	SCL-153PR
	SELV-300P
	TGCL-153P
	MRF2S-6ELV120-WH
Leviton	6811
	6602
	6631
	6672
	6672–L
	6674
	DSL06
	IPL06
Cooper	DAL06P
	SAL06P

As tested by Leviton:

Leviton #	A-Lamps	BRs	PARs
DDE06	✓	✓	
DDL06-1L	✓		
DDL06-BL	✓	✓	✓
DDMX1	✓	✓	✓
6672	✓		
6674	✓	✓	✓
DSL06	✓	✓	✓
DW6HD	✓	✓	✓
IPL06	✓	✓	✓
RDL06		✓	✓
RNL06	✓	✓	✓
TSL06	✓	✓	
TBL03	✓		
DSE06	✓	✓	✓
TSM10	✓	✓	✓
DSM10	✓	✓	✓
DW1KD	✓	✓	✓

*Dimming compatibility tests are performed under a controlled lab environment. Field conditions may vary from this type of environment. Dimmers may differ by age and versions under the same item number which may affect compatibility. Compatibility may also extend beyond this list as TCP products should work with most C-L Type Triac Dimmers. TCP recommends trying a few dimmer-lamp combinations in an on-site test to ensure compatibility and performance before a major installation. If there's a dimmer not on this list we can perform a lab test for compatibility.

Visit www.tcpi.com for most up to date dimmer compatibility.

we know light.™

TCP
Dimmer Compatibility
for LED MR16 LAMPS

BRAND	MODEL	Hatch RS12-60M	Hatch RS12-80M	Hatch RS12-105	Lightech LET60	Lightech LET75	PONY PET-120-12-60	KEYSTONE KTET-75-1-SCP-DIM-HV-AL
Lutron	C40-6683-IW	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Leviton	6681-IW	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Lutron	LGCL-153PLH-AL	Compatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible
Leviton	CD-R50-IPL06-12A	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
	R61-06674-P0I	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Lutron	CTCL-153PDH-WH	Compatible	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Compatible
	TGCL-153PH-WH	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Compatible
	DVWCL-153PR-WH	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible
Leviton	SAL06P-W-K-L	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Cooper	DAL06P-C2-K-L	Compatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible	Incompatible
Lutron	MACL-153M	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	CT-600P	Incompatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible
	DVELV-300P	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Cooper	DAL06P	Incompatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Compatible	Incompatible	Incompatible
Lutron	DVCL-153P	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible
	AYCL-153P	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Eaton	SUT7-009	Compatible	Incompatible	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible	Incompatible

Compatible
Incompatible

20° & 40° MR16s
GU5.3

20° & 40° MR16s
GU10

20° & 40° PAR16s
E26

Visit www.tcpi.com for most up to date dimmer compatibility.

we know light.™

ENERGY STAR PARTNER